

l1_osalg_1 (TMMUxZaKFM- mZkv6oWTPiU7ZaVVsaR6bHuwk)

October 27, 2020

Let $v1_relat_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v4_relat_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1_funct_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1_partfun1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m2_finseq_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k4_finseq_1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k3_relat_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k3_finseq_1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $v1_finseq_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $r1_tarski : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k10_xtuple_0 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k9_xtuple_0 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $m1_finseq_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k1_relset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0.((v1_relat_1 X0) \wedge ((v1_funct_1 X0) \wedge (v1_finseq_1 X0))) \Rightarrow \\ & (\forall X1.((v1_relat_1 X1) \wedge ((v1_funct_1 X1) \wedge (v1_finseq_1 \\ & X1))) \Rightarrow (\forall X2.((v1_relat_1 X2) \wedge (v1_funct_1 X2)) \Rightarrow (((r1_tarski \\ & (k10_xtuple_0 X0) (k9_xtuple_0 X2)) \wedge (X1 = k3_relat_1 X0 X2)) \Rightarrow (\\ & k3_finseq_1 X1 = k3_finseq_1 X0)))) \end{aligned} \quad (1)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0.(v1_relat_1 X0) \Rightarrow (\forall X1.(v1_relat_1 X1) \Rightarrow ((r1_tarski \\ & (k10_xtuple_0 X0) (k9_xtuple_0 X1)) \Rightarrow (k9_xtuple_0 (k3_relat_1 \\ & X0 X1) = k9_xtuple_0 X0))) \end{aligned} \quad (2)$$

Assume the following.

$$\forall X0. \forall X1. (m2_finseq_1 X1 X0) \Leftrightarrow (m1_finseq_1 X1 X0) \quad (3)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0.((v1_relat_1 X0) \wedge ((v1_funct_1 X0) \wedge (v1_finseq_1 X0))) \Rightarrow \\ & (k4_finseq_1 X0 = k9_xtuple_0 X0) \end{aligned} \quad (4)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0. \forall X1. ((v1_relat_1 X1) \wedge (v4_relat_1 X1 X0)) \Rightarrow (\\ & k1_relset_1 X0 X1 = k9_xtuple_0 X1) \end{aligned} \quad (5)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0. \forall X1. (((v1_relat_1 X0) \wedge (v1_funct_1 X0)) \wedge ((\\ & v1_relat_1 X1) \wedge (v1_funct_1 X1))) \Rightarrow ((v1_relat_1 (k3_relat_1 X0 \\ & X1)) \wedge (v1_funct_1 (k3_relat_1 X0 X1))) \end{aligned} \quad (6)$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.\forall X2.(((v1_relat_1 X1)\wedge(v4_relat_1 X1 X0)\wedge((v1_funct_1 X1)\wedge(v1_partfun1 X1 X0))))\wedge(m1_finseq_1 X2 X0)\Rightarrow((v1_relat_1 (k3_relat_1 X2 X1))\wedge(v1_finseq_1 (k3_relat_1 X2 X1))) \quad (7)$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.(m1_finseq_1 X1 X0)\Rightarrow((v1_relat_1 X1)\wedge((v1_funct_1 X1)\wedge(v1_finseq_1 X1))) \quad (8)$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.v1_relat_1 (k3_relat_1 X0 X1) \quad (9)$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.((v1_relat_1 X1)\wedge((v1_funct_1 X1)\wedge(v1_finseq_1 X1)))\Rightarrow((m1_finseq_1 X1 X0)\Leftrightarrow(r1_tarski (k10_xtuple_0 X1) X0)) \quad (10)$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.((v1_relat_1 X1)\wedge(v4_relat_1 X1 X0))\Rightarrow((v1_partfun1 X1 X0)\Leftrightarrow(k1_relset_1 X0 X1 = X0)) \quad (11)$$

Theorem 1

$$\forall X0.\forall X1.((v1_relat_1 X1)\wedge((v4_relat_1 X1 X0)\wedge((v1_funct_1 X1)\wedge(v1_partfun1 X1 X0))))\Rightarrow(\forall X2.(m2_finseq_1 X2 X0)\Rightarrow((k4_finseq_1 (k3_relat_1 X2 X1) = k4_finseq_1 X2)\wedge(k3_finseq_1 (k3_relat_1 X2 X1) = k3_finseq_1 X2)))$$